ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުތުތައް

ބީލަމުގެ ނަން: ފެނަކަ ބްރާންޗުތަކަށް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮންޓްރެކްޓް ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް: ITB/13/2024

އިޢުލާން ނަންބަރު: FSM-ADV/2024/15

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 29 ޖަނަވަރީ 2024

ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް: 04 ފެބްރުއަރީ 2024

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

بسم الله الرحمن الرحيم

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު

ތާރީޚް: 29 ޖަނަވަރީ 2024
ބީލަން ނަންބަރު: ITB/13/2024

1. މަސައްކަތުގެ ތަޢާރަފު

1. މި ބީލަމަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ދޭ މައުލޫމާތައް އެއްގޮތަށް، ދިރާގައި މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ބަނދަރުން އެތަންތަނުގެ ފަހަރަ ބޯޓްކުރުމަކަށް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޗާޓަރ ސަޕްލައި ކޮންޓްރެކްޓް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމެކެވެ.
2. އެ ތަންތަނަކީ:

ރަށުގެ ނަން	ރަށުގެ ނަން
ގދ.ތިނަދޫ	ގދ. މަޑަވެލި
ގދ.ރަތަފަންދޫ	ގއ. ގެމަނަފުށި
ގދ.ނަޑެއްލާ	ސ. ހުޅުދޫ
ގދ. ހޯޑެއްދޫ	ލ. ގަން (ގަން، މުކުރިމަގު، މަތިމަރަދޫ
ގއ. ކޮލަމާފުށި	
ގދ. ފިޔޯރީ	
ގދ. ގައްދޫ	
ލ. ފޮނަދޫ	
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ	
ގއ. ކޮނޑޭ	

2. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައިވާ ފަރާތްތައް

2.1 މި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައިވާނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުންގެންދާ ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކެވެ.

2·1·1 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ކުންފުނިތައް

2·1·2 ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރިތައް

2·1·3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް

2·1·4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތެޔޮ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް، ނުވަތަ މިފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ފަރާތަކަށް، މިބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ އެއްވެސް ހިއްސާދާރަކަށްވެސް މިބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

3. ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގު

3·1 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

4. ބީލަމާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

4·1 ބީލަންފޮތުން، ބީލަމާ އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މި ލިޔުންތައް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4·1·1 ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް، އަދި ތައްގަނޑު ޖައްސަވާފައިވާ ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

4·1·2 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ޝެޑިއުލް އެނެކްސް 2 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4·1·3 ބީޑް ސެކިއުރިޓީ

4·1·4 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

4·1·5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓު

4·1·6 ހ މަސް ހަމަނުވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް

4·1·7 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

4.1.8 ވެހިކަލް/ވެހިކަލްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

4.1.9 ވެހިކަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އެނގޭނެ ލިޔުމެއް

4.1.10 ވެހިކަލް/ވެހިކަލްތަކުގެ ފޮޓޯ

4.1.11 ހުށަހަޅުއްވާ ވެހިކަލް ޕާޓީ އަމިއްލަ ވެހިކަލް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ވެހިކަލް ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވެހިކަލްގެ ވެރިފަރާތާއި، ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއާއި، ވެހިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

މިގޮތުން 1 ވެހިކަލްއެއް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ދެފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، ދެފަރާތުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.12 މި މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ޗެކްލިސްޓެއް އެނެކްސް 1 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

5. ބީލަން ބަލައިގަތުން ނުވަތަ ބީލަން ބާޠިލްކުރުން

5.1 ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ބީލަމެއް ކާމިޔާބުވެ، އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު، އެ ފަރާތަކުން އެދިގެން ނުވަތަ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.

5.2 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވައިން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވާލާ ފަރާތްތައް މަތީގައި (5.1 ގައި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

5.3 މި އިޢުލާނު ތަކުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

5.4 އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ، އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.5 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަމެއްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.6 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

6. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް

6·1 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުންނެވެ.

6·2 ބީލަމުގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

6·3 ބީލަމުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިޔުއްވާފައި ހުންނަން ވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

6·4 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.

6·5 ހުށަހަޅުއްވާ އަގު ވާންވާނީ، އުޅަނދެއްގެ ޖެޓީއިން އުޅަނދެއްގެ ފުރަކަ ބާރުޖާއި ހަމައަށް ޑީޒަލް ގެންގޮސްދުވުން ނާލުގެ އަގު ކަމުގައެވެ.(FRIEGHT CHARGE)

6·6 މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ޚަރަދު ހަރަދަކީ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުން ކުރަން ޖެހޭނެ ހަރަދުތަކެވެ.

6·7 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަކާއިއެކު، އެއްބަސްވުން ހެދޭނީ، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ހިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު އިތުރު 1 އަހަރުދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6·8 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ޕާފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ހަދައި، އެ އިވެލުއޭޝަނުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6·9 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނިތަކެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ، ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދަރަނި ހަލާސް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

6·10 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގަކީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދެމިއޮންނަ އަގަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

6·11 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް އެވޯޑް ނޯޓިފިކޭޝަން ފޮނުވޭނެއެވެ.

7. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

7·1 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ އިރު 10،000ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

7·2 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީހުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ.

7·3 ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ، ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު، އެވޯޑް ކުރެވުނު ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް އިއުތިރާޒް ކުރާނަމަ، ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ނެގޭނެއެވެ.

7·4 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭންކެއް ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީއެއްގެ ލިޔުމެކެވެ.

7·5 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފޯރމެޓް މި ޝެޑިއުލް އެނެކްސް 3 ގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

8. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

8·1 މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 01 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން tenders@fsm·mv އަށް އީމެއިލްކުރައްވާ، ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލްގައި ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

1. ބީލަން ނަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް
2. ގުޅޭނެ ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް
3. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރައްވާން ފަރާތް އަދި މަޤާމު
4. ބީލަމުގެ އިއުލާން ނަންބަރު ނުވަތަ ރިފަރެންސް އަދި ބީލަމުގެ ނަން

8·2 ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.

9. ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން

9·1 މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.

10. ބީލަން ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން

10.1 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ، ޖަނަވަރީ 04 ވާ 2024 އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން bidsubmissions@fsm.mv އަށް މެއިލްގެ ޒަރީއާއިންނެވެ.

10.2 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

10.3 ޕްރައިސް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރައިސް ޝީޓް ފިޔަވައި އެހެން ޕްރައިސް އެޓޭޗްމަންޓަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

10.4 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

11. އިވެލުއޭޝަން އަދި މާރކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާރކްސްތައް

11.1 ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހެދޭ އިވެލުއޭޝަނަށް ފަހުގައެވެ.

11.2 ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޒިންމާ ދައްކުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެމް އާރް އޭގެ ފަރާތުން އެކި ފަހަރުމަތިން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފް.އެސް.އެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

11.3 އިވެލުއޭޝަންގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި މާރކްސް ދިނުމުގެ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

- ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގު **75%**
  (އެންމެ ހެޔޮ އަގަކަށް ފުލް މާރކްސް ދޭ ގޮތަށް)

- އަމިއްލަ ފިނޭންސް އެރޭންޖްމަންޓް **10%**
  ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ފިނޭންސްއިން ޚަރަދު ކުރުމުގައި ވާނަމަ، މިބައިން ފުލް މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ.
  އަދި މިފިނޭންސަކީ އެކަށީގެންވާ ބޭންކުތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފިނޭންސަކަށްވުން.

- އޭޖެންޓުންނަށް ޖުމުލަ ކޮމިޝަން **15%**
  މިބައިގައި ބަލާނީ، ބީލަމާއިގެ ހުށަހަޅުއްވާ އޭޖެންޓުފަރާތުގެ ޖުމުލަ ކޮމިޝަނެވެ.

މާރކެޓް ދެވޭނީ ކެޕޭސިޓީ އެންމެ މަތީ ފަރާތަކަށް ދިނަ މާރކެޓް ޓޫ އުޞޫލުންނެވެ.

12. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ސުވާލު ހުށަހެޅުން

12.1 މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ސުވާލު ފޮނުއްވުން ޤަވާޢިދު އެދެވޭނެއެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: tenders@fsm.mv

12.2 ސުވާލު ފޮނުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 01 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 04.00 އެވެ.

އެނެކްސް 1

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

ބީލަމުގައި ބޭނުންވާ ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް/ތަކެތި މަދު، ނުވަތަ ނެތް ނަމަ ބީލަން ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.		
ނަންބަރު	ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފްސީލު	ހުށަހެޅި/ހުށަނާޅާ
.1	ޗެކް ލިސްޓް (އެނެކްސް 1)	
.2	ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު (އެނެކްސް 2)	
.3	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (އެނެކްސް 4 ގައި)	
.4	ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	
.5	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް	
.6	ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ރިޕޯޓް (6 މަސް ހަމަނުވާ)	
.7	ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް (އޮރިޖިނަލް)	
.8	އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ	
.9	ބޯޓު އުޅަނދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ	
.10	ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް އަދި އަމިއްލަ ފަރާތް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ފަރާތް ބޯޑުން ނިންމުމާއި ބެލެނިވެރިން	
.11	ފަރާތުގެ ކޮޕޮރޭޓް އެކައުންޓް ލިޔުމެއް	
.12	ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ ކޮޕީ	

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

އެނެކްސް 2

ބިޑަރުން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:	
1.1 ނަން:	
1.2 އެޑްރެސް:	
1.3 އީމެއިލް އެޑްރެސް:	
1.4 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:	
2. ހުށަހަޅާ ބިޑުގެ މައުލޫމާތު:	
2.1 ބިޑުގެ ނަން:	
2.2 އިއުލާން އަދި ރިފަރެންސް ނަންބަރު:	
3. ރަށުގެ ނަން	ހުށަހަޅުއްވާ އަގު/ ލީޓަރު (ޖީއެސްޓީ ނުލާ)
3.1 ގދ.ވާދޫ	
3.2 ގދ.ރަތަފަންދޫ	
3.3 ގދ.ނަޑެއްލާ	
3.4 ގދ. ހޯޑެއްދޫ	
3.5 ގއ. ކޮލަމާފުށި	
3.6 ގދ. ފިޔޯރި	
3.7 ގދ. ގައްދޫ	
3.8 ގދ. މަޑަވެލި	
3.9 ގއ. ގެމަނަފުށި	
3.10 ރ. އުނގޫފާރު	
3.11 ލ. ގަން، މުކުރިމަގު، މަތިމަރަދޫ	
3.12 ލ ފޮނަދޫ	
3.13 ށ. ކަނޑިތީމް	
3.14 ގއ. ކޮނޑޭ	
4. އިރުޝާދު	

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

4.1 މި ބީލަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވެ.

4.2 މި ބީލަން ކަރުދާހުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

4.3 އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެފް.އެސް.އެމްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި *އާއިލީ ގުޅުމެއް (މަންމަ، ބައްޕަ، މާމަ، ކާފަ، އަނބި މީހާ، ފިރި މީހާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ، އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ) ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

4.4 މި ބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން އޮފާ ޤަބޫލުކުރުމަށާއި، ބީލަމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

4.5 މި ބީލަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ބީލަމުގެ އިޢުލާނުގައިވާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

4.6 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފައި ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އިޤްރާރު ވަމެވެ.

5. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތް

ސޮއި: ނަން: މަޤާމު: ތާރީޚް:	ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވިޔަފާރީގެ ސިއްކަ ޖައްސަވާ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖައްސަވާ

އެނެކްސް 3

ރަށުގެ ނަން	މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު (ލީޓަރުން)	ރަށުގެ ނަން	މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު (ލީޓަރުން)
ގދ.ވާދޫ	100,000	ގދ. މަޑަވެލި	75,000
ގދ.ރަތަފަންދޫ	30,000	ގއ. ގެމަނަފުށި	120,000
ގދ.ނަޑެއްލާ	40,000	ރ. އުނގޫފާރު	175,000
ގދ. ހޯޑެއްދޫ	60,000	ލ. ގަން (ގަން، މުކުރިމަގު، މަތިމަރަދޫ	372,000
ގއ. ކޮލަމާފުށި	90,000		
ގދ. ފިޔޯރީ	40,000		
ގދ. ގައްދޫ	100,000		
ލ. ފޮނަދޫ	220,000		
ށ. ކަނޑިތީމް	80,000		
ގއ. ކޮނޑޭ	25,000		

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

އެނެކްސް 4

Bid security must be in the letter head of the issuing agency. No alterations to this format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.

BID SECURITY
(Unconditional)

[Issuing Agency's Name, and Address of Issuing Branch or Office]

Beneficiary: Fuel Supplies Maldives Pvt. Ltd., FSM Building, 4th Floor, Boduthakurufaanu Magu, Male', 20026, Republic of Maldives

Date: ----------------------------------

BID SECURITY No.: --

We have been informed that [Name of the Bidder/Company] is submitting the bid in reference to Tender Ref: ITB/13/2024 dated on (date) to hire a party for Fenaka inland diesel transportation for Fuel Supplies Maldives Pvt Ltd, (Company Registration Number C358/2000)

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Invitation to Bid and Bidders Instructions, a Bid Security is required.

At the request of the Bidder, we [Name of Issuing Agency] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of **[Insert amount in words and in figures] [MVR 10,000]** , upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the condition of the bidders instructions and contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.

This Bid Security shall expire no later than [date] and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date.

Signature of Issuing Agency

Designation:

Date: